

EJF e Neelana ka Thulaganyo

Boikaelelo jwa go Neelana ka Thulaganyo eno

Environmental Justice Fund (EJF) e tlamile go Neelana ka Thulaganyo mono ka ntlha ya mabaka a mabedi.

1. E ikaelela go kaela Dikomiti Tsa Madi a Thuso fa e swetsa gore ke mekgatlho efe e tshwanetseng go bona thuso go tswa EJF.
2. E gone e le motswedi wa bathobotlhe e le karolo ya komiti ya EJF mo go sa fitlheng sepe, le ka boikaelelo jwa go tlhalosa thulaganyo e EJF e e dirisang go rulaganya ditshitshinyo, le kafa Dikomiti Tsa Madi a Thuso di tlhophang baamogela madi a thuso.

Boikemisetso jwa EJF go tsaya karolo mo go direng madi a thuso

EJF ke letlole 'ka balweladiphetogo, la balweladiphetogo'. Re tlogela molaotheo ono ka go tsenya tirisong mokgwa wa go ntsha madi a thuso mo batsayakarolong mo ditshwetsong tsa gore ke mang a bonang thuso di dirwang ke balweladiphetogo go tswa karolong ya tshiamiso ya tikologo. Seno ke ka gone re dumela gore EJF e tshwanetse go kaelwa ke batho ka motheo wa go tshaloganya sentle kgang e badirakopo ba dirang mo go yone, le dikgwetlho tse ba lebanang le tsone. Gape ke karolo ya boikemisetso jwa EJF jwa go dirisa maatla a mmatota a go dira ditshwetso mo diatleng tsa balweladiphetogo ba ba mo baaging.

Go tlhomiwa le go dira ga Dikomiti Tsa Madi a Thuso

Ka jalo EJF e tlamile Grants Committee (GC) e e neilweng tiro ya go diragatsa ditshitshinyo le go tlhopha gore ke mekgatlho efe e tshwanetseng go bona thuso go tswa EJF. GC ya ntlha e ile ya tlhomiwa ka July 2022 ke boto ya EJF ka thulaganyo e e butsweng ya go batla batho. Go ntile le diphetogo di le mmalwa mo go dirweng ga GC fa e sale nako eo. Go sa fitlhe sepe go botlhokwa thata go EJF ka jalo nako le nako fa go nna le phatlha ya tiro go GC, re dira papatso e e bulegileng le go dira thulaganyo ya kgaisano ya go batla batho. Go ya ka Melawana ya Tshupetso e e laolang GC, GC e ka nna magareng ga batho ba le 3 le 7 ka bogolo.

Dingwe tsa dilo tsa konokono tse di akanyetswang fa go dirwa GC di akaretsa:

- Tlhoko ya go tshomamisa gore maloko otlhe a GC ke balweladiphetogo ba ba nang le maitemogelo a go dira mo dikgannyeng tsa tshiamiso ya tikologo le baagi;
- Boikemisetso jwa go tshomamisa gore bontsi jwa maloko a GC ba mo lefelong la baaging;
- Boikemisetso jwa gore mantswe a basadi le basha e nne one a tlang pele;
- Botlhokwa jwa GC e e nang le maitemogelo mo dikarolong tse di farologaneng tsa tshiamiso ya tikologo (ka sekai, moepo, metsi, tshireletso ya dijo, jalo le jalo);
- Botlhokwa jwa GC e e dirilweng ka batho ba ba tswang go ralala Afrika Borwa mme e sa lebiswa fela mo porofenseng e e rileng;
- Botlhokwa jwa go nna le batho ba ba nang le maitemogelo a go tsamaisa thulaganyo tse dinnye tsa madi a puso a thuso go GC; le
- Tlhokego ya Mokaedi Mokhuduthamaga wa EJF go nna mo GC e le kgolaganyo magareng ga badiri, GC le Boto.

Maloko a GC a dira kwatara ya dingwaga tse pedi, ka kgonagalo ya katoloso e e lekanyeditsweng.

EJF e ikemiseditse go laola sentle mme Dikomiti Tsa Madi a Thuso di dira tumalanong le taolo e di e neilweng ke Boto ya EJF.

GC ya gone jaanong e dirilwe ka tsela e e latelang:

1. Bulelwa Klaasen (Modulasetulo)
2. Taryn Pereira (Motlatsa Modulasetulo)
3. Lizeka Ntsikeni
4. Samson Mokoena
5. Amanda Rinqest
6. Lisa Chamberlain

Tshedimosetso e e oketsegileng ka lemorago la maloko a GC e ka bonwa go <https://ejfunds.org.za/the-team/>.

Thulaganyo ya go tshwanelega ya madi a thuso a EJF

Gore o tshwanelege go thusiwa ke EJF, badirakopo ba tshwanetse:

1. Mokgatlho kgotsa thulaganyo¹ e e theilweng mo, mme e le karolo ya, lefelo la baagi ba le ba direlang;
2. Go dira mo tshiamisong ya tikologo; le
3. Mo Afrika Borwa.

Se EJF e se thusang ka matlole

Go tlhaloganya tshiamiso ya tikologo

EJF e thusa go lweladiphetogo ga tshiamiso ya tikologo. Re tsaya tlhaloso e e atolositsweng le e e pelotshweu ya lefoko 'tshiamiso ya tikologo'. Tsela eno ya go dira dilo e nnile le kitso ka go lemoga go golagana ga mathata a a farologaneng, le go nna karolo ya boikemisetso jwa EJF jwa go akaretsa batho botlhe. Gape re tsaya tsela ya go dira dilo e e akaretsang batho e le karolo ya go bona bothata gore re itetle go etelelwa pele ke ditlhoko tse di tlhalositsweng ke balweladiphetogo ba ba gone.

EJF e ka thusa tiro go, magareng ga dilo tse dingwe: Tshiamiso ya tlelaemete le Phetogo e e Siameng; Kgotlhelo ya moya; Moepo; Taolo ya dijo; Metsi; Tshireletso ya dilo tse di tlwaelegileng tsa Lewatle le Lobopo; Matlakala; Kgolagano magareng ga basadi le tlhago (diporojeke tse di kaga kamano magareng ga tekatekano ya bong le tikologo); Boitekanelo jwa tikologo (diporojeke tse di tswang mo dikalong tsa boitekanelo jwa tikologo ka dipolotiki tse ditala, tikologo le go lwantsha go dirwa ga lefatshe seoposengwe); Ditshwanelo tsa lefatshe; Thotloetso ya kitso e e farologaneng ya tlhologo; Tsela e nngwe ya go itshedisa e e nnelang ruri; Boitekanelo jwa tikologo; Go fitlhelela tshedimosetso ya tikologo; le go tsaya karolo ga Baagi mo go direng ditshwetso mo metswedding ya tlhologo. Seno ga se lenaane le le tswetsweng, mme re tla akanyetsa dikopo kwa ntle ga dikarolo tseno fa di santse di wela kafa tlase ga tshiamiso ya tikologo.

Ditiro tse di ka thusiwang

Ditiro tse EJF e ka di thusang di akaretsa:

- Tiragalo e e totobetseng (jaaka tshupetso, pokano kgotsa kopano ya go ruta)
- Go rulaganya, go bolotsa letsholo le tiro ya boemanokeng;
- Dipatlisiso tse di eteletsweng pele ke baagi;
- Dikgato tsa molao tsa Mekgatlo e e mo Baaging;

¹ EJF gantsi ga e thuse batho ka bongwe ka madi a letlole – re kgetholola seno mo mading a thuso a tsibogo ya ka bonako.

- Thuto ya tikologo ya lefelo la baagi; le
- Dithulaganyo tse di nonotshang tsa mokgatlho.

Madi a Thuso a tsibogo ya ka bonako

Re tlhaloganya gore ka dinako dingwe ga go kgonege go lebelela dilo kwa pele mme ka jalo re ka neelana ka madi a thuso a tsibogo ya ka bonako go thusa ditsibogo go maemo a ka bonako le a a sa lebelelwang. EJF e akanyetsa segolobogolo mathata a balweladipheto go ba lebanang le one a ka dinako dingwe a kayang tlhokego ya kgato ya ka bonako go boloka motho a babalesegile. Dikopo tsa madi a thuso a tsibogo ya ka bonako di swetswa ke badiri ba EJF, ba ba ikaelelang go tlamela karabo go kopo mo diureng tse 48. Madi a thuso a tsibogo ya ka bonako a laolwa ke Neelano ya Thulaganyo e e kwa thoko ya Tsibogo ya ka bonako.

Bogolo le bolelele jwa madi a thuso

EJF e dira madi a thuso a ngwaga o le 1 a R50 000 – R100 000. Madi a thuso gantsi a ntshiwa ka dikarolwana. Madi a thuso a tsibogo ya ka bonako a magareng ga dikgwedi tse 3-6 mme a magareng ga R5000 le mo e ka nnang R25 000.

Thulaganyo ya go dira kopo ya thuso go tswa EJF

Thulaganyo ya go dira kopo e ka tsela e e latelang:

KGATO YA NTLHA: EJF E BILETSA BADIRA DITSHITSHINYO

EJF e dira piletso e e sa fitlheng sepe go badira ditshitshinyo. Piletso ya badira ditshitshinyo e anamisiwa gotlhe mme e gone bobotlana go website ya EJF le metswedi ya go ikgolaganya le bangwe mo inthaneteng.

KGATO YA BOBEDI: BADIRAKOPO BA BAAKANYA LE GO ROMELA DITSHITSHINYO

Fa badirakopo ba badile pitso ya ditshitshinyo mme ba kgotsofaditswe ke gore ba a tshwanelega go dira kopo, ba ka simolola go direla mo ditshitshinyong tsa bona. Fa ope a na le dipotso dipe mo kगतong eno, kgotsa a tlhoka thuso ya mofuta ope mabapi le thulaganyo ya go dira kopo, Batsereganyi ba ba Thusang Molweladipheto ba EJF ba gone go thusa (ikgolaganye go info@ejfunds.org.za ka dipotso ka ga thulaganyo). Ditshitshinyo di ka tladiwa mo inthaneteng go website ya rona, kgotsa tsa tladiwa e se mo inthaneteng le go romelwa ka imeile / tsa romelwa ka Whatsapp go rona.

KGATO YA BORARO: BADIRI BA EJF BA DIRA TSHEKATSHEKO

Fa letlha la go tswala go tsenngwa ditshitshinyo le fitlhile, badiri ba EJF ba sekaseka ditshitshinyo tsotlhe. Ba tlhola gore mongwe le mongwe yo o dirileng kopo o tshwanelegela thuso (ba dirisa thulaganyo ya go tshwanelega e e tlhalositsweng fa godimo). Gape ba tlhomamisa dintlha ka mokgatlho ka go ba leba mo inthaneteng, go batla mafelo a bone a go ikgolaganya le ba bangwe mo inthaneteng, ba letsetsa ditshupiso tsa bone le batho ba bangwe ba mokgatlho o dirileng le bone mo nakong e e fetileng. Go tswa foo EJF e baakanya pegelo ka diphitlhelelo tsa thulaganyo ya tshekatsheko le go romela ditshitshinyo go GC go dira ditshwetso.

KGATO YA BONE: KOMITI YA MADI A THUSO E SEKASEKA DITSHITSHINYO LE GO TLHOPHA BAAMOGELA MADI A THUSO

Go tswa foo GC e akanyetsa ditshitshinyo tsotlhe le go tlhophisa gore ke mekgatlho efe e e tla newang thuso ke EJF.

KGATO YA BOTLHANO: BADIRI BA EJF BA BUISANA KA PHELELO LE BADIRAKOPO BOTLHE

Phelelo e buisanwa le badirakopo botlhe ke badiri ba EJF. Mo go kgonegang re tla neelana ka ditshwaelo go badirakopo ba ba sa atlegang, mme ga se ka metlha go kgonegang go dira seno (go ikaegile ka gore go amogetswe ditshitshinyo tse kae).

KGATO YA BORATARO: BADIRI BA EJF LE BAAMOGELA MADI A THUSO BA TLOTLA KA DITLHOKO TSA THUSO LE GO SAENA TUMALANO

Go tswa foo badiri ba EJF ba nna fatshe le mekgatlho e e tlhophilweng go tlotla kafa EJF e ka thusang tiro ya bone sentle ka gone, kafa madi a thuso a tla dirang ka gone le gore go lebeletswe eng. Go dirwa tumalano le go saenwa ke EJF le baamogela madi a thuso. Baamogela madi a thuso go tswa foo ba ka tswelela ka go lweladiphetogo ga bone, mo go thusiwang ke EJF.

Mokgwa wa go dira ditshwetso

Ditshitshinyo di sekasekwa mmogo mo go tshwanelegeng ga tsone le mo go amaneng ga tsone. Seno ke ka gonne EJF e na le maikaelelomagolo a a rileng a a amanang le lelapa la rona ka kakaretso la baamogela madi a thuso.

Tshitshinyo nngwe le nngwe e sekasekwa go dirisiwa mokgwa o o latelang (tswetswee ela tlhoko gore ditshitshinyo tse di sa tshwaneng e le nngwe kgotsa e nngwe ya mekgwa eno ga di tloswa mo go akanyediweng e re ka re dira dilo ka go akaretsa):

1. Kafa ditiro tsa mekgatlho e e tshitshintsweng di tswelatsang pele tshiamiso ya tikologo ka gone le gore ditiro di tla ama jang lefelo la baagi?
2. Ke go ya bokgakaleng bofe porojeke e e tshitshintsweng/letsholo/tiragalo e akanyeditweng sentle ka gone? A go na le dintlha tse di totobetseng tse di lekaneng mo tshitshinyong go tlhaloganya se se rulagantsweng? A go na le kgoaganano e e utlwalang, e e tlhaloganyegang magareng ga ditiro tse di tshitshintsweng, maikaelelomagolo a a batlwang go fitlhelwa, le tlhaloso ya bajete?
3. A selo se se tshitshinngwang se rarabolola segolobogolo kang e e gatelelang kgotsa e ntsha ya tshiamiso ya tikologo, kgotsa a mokgatlho o rulaganya go simolola tsela e ntsha ya go dira dilo mo bothateng jwa kgale?
4. Ke selekanyo sefe sa mokgatlho le go ikarabela ga temokerasi mo go teng mo mokgatlhong? (Mokgatlho o dirilwe jang, o dira ditshwetso jang, o neela baagi pegelo jang?)
5. A basadi ba tshwere maemo a ketelelopele mo mokgatlhong? A porojeke e e tshitshintsweng/tiragalo/letsholo le ikaelela go sologela ka totobalo basadi molemo? Fa go le jalo, jang?
6. A batho ba basha (<35 dingwaga) ba tshwere maemo a ketelelopele mo mokgatlhong? A porojeke e e tshitshintsweng/tiragalo/letsholo le ikaelela go sologela ka totobalo batho ba basha molemo? Fa go le jalo, jang?
7. Mokgatlho o amana jang le dikarolo tse dingwe tsa karolo ya tshiamiso ya tikologo mo tirisanong magareng ga ditshidi le tikologo ya tsone (fa di amana)? Se mekgatlho mmogo kgotsa badueledi ba ba fetileng ba se buang ka mokgatlho?

Mo godimo ga moo, GC e tla akanyetsa dilo tse di latelang fa e dira ditshwetso fa e leba ditshitshinyo ka kakaretso:

8. EJF e batla go thusa diCBO tse di tlhomilweng tse di kopantsweng le tse disha. Seno ke ka gonne re dumela gore go aga mokgatlho wa tshiamiso ya tikologo go akaretsa go nonotsha e e setseng e le gone, le go thusa

mekgatlho e mesha go tsena mo karolong eno ya go lweladiphetogo. Gape re ikaelela go dirisa selekanyo se segolo sa bajete ya go dira madi a letlole mo mekgatlhong e e setseng e na le mokgatlho/thulaganyo le e bobotlana e itiretseng leina. Mabaka a seno ke gonne mekgatlho e e jalo e na le tshono e ntle ya go atlega go diragatsa dikgopolo tsa one mme ka go dira jalo ba diragatsa tshiamiso ya tikologo. Tsela eno ya go dira dilo e kgontsha EJF go dirisa mokgwa wa tshupiso ka go kopa batsayakarolo ba ba gone mo karolong ya tshiamiso ya tikologo go dumalana le go tshwanelega go amogela madi a thuso. Ka nako e le nngwe, EJF e kelotlhoko gore dikgolagano tse di gone di ka nna tsa maemo a a kwa godimo mme ka dinako dingwe di dire go ntsha dikabo tsa botlhokwa mo mekgatlhong e mesha, kgotsa mo mekgatlhong e e gone e e sa golaganang sentle. Ka jalo re ikaelela go fetsa karolo ya bajete ya rona ya go dira madi a thuso mo mekgatlhong e mesha le/kgotsa mekgatlho e e tshaotsweng. Eno ke tsela ya EJF ya go thusa go atolosiwa ga leano la tshiamiso ya tikologo.

9. EJF e ka rata go thusa mekgatlho e e dirang mo dikgannyeng tse di farologaneng tsa tshiamiso ya tikologo, go na le go tlhoma mogopolo fela mo karolong e le nngwe ka sekai, moepo.
10. Re leka go tlhomamisa gore madi a letlole a rona ga a lebiswa mo lefelong la bonno le le lengwe fela mo Afrika Borwa. Seno ke ka gonne re ikemiseditse go tlhomamisa gore re leka go thusa mekgatlho e e anameng go ralala naga, go akaretsa mafelo a a kwa thoko a gantsi a itlhokomolosiwang. Ka dinako dingwe re ka kaelwa ke ntlha ya gore mathata a tikologo a maswe segolobogolo mo dikarolong tse di rileng tsa naga, mme re leka ka natla go tlhomamisa gore baamogela madi a thuso ba rona ba bontsha go farologana ga mafelo a bonno mo Afrika Borwa. Seno se ka kaya gore re tshwanetse go re nnyaa mo tshitshinyong e ntle fa go ne go na le ditshitshinyo tse dintsi tse dintle go tswa porofenseng e le nngwe go naya mokgatlho wa porofense e nngwe tshono, gore re tlhomamisa boemedi jwa porofense.
11. Re ka dira fela palo e e lekanyeditsweng ya madi a thuso. Seno ke ka gonne metswedi ya rona ya tsa ditšhelete e lekanyeditswe. Gape, ka gonne re dumela go tlamela tirisano mmogo go feta madi, bokao jwa rona jwa go dira madi a thuso ke motswedi o o tseneletseng wa EJF jaaka mokgatlho. Fa re ikemisetsa go thusa mokgatlho, re batla go tlhomamisa gore re kgona go diragatsa sentle boikemisetso joo. Seno se kaya gore re ka se atolose setlhopho sa rona se sennye sa badiri go nna sennye thata, mme re tlhoka go akanyetsa palogotlhe ya madi a thuso a re a dirang.

Go laola dikgatlhego tse di thulanang

Go botlhokwa gore EJF e dire ka boikanyegi. Re ikemiseditse go tla dikgatlhego dipe tse di thulanang mo re kgonang, le go dira ka natla go fokotsa le go laola go thulana gope mo go ka nnang gone mo go ka se tilweng. Lengwe la maemo a dikgatlhego tse di thulanang di ka tsogang ke fa mokgatlho o o tsenyang tshitshinyo go EJF o na le kamano e e gaufi le leloko la GC kgotsa leloko la badiri ba EJF.

Pele GC e ka tlhomiwa, re tlotlile ka gore a re tla tlhoka go thibela mokgatlho ope o leloko la GC le leng la one go kgona go tsenya tshitshinyo. Le fa go ntse jalo, re itse gore seno e tla nna go se rotloetse mo gogolo, balweladiphetogo bao ba bannye ba ba mo baaging ba ka se batle go nna go GC fa go tla ka phelelo eo go baagi ba bone kgotsa mokgatlho. Ga re batle go tlogela go baya balweladiphetogo mo maamong a mmatota a a maatla a go dira ditshwetso kwa EJF. Go nna mokgatlho o o laolwang ke go lweladiphetogo ke se se mo pelong ya se re leng sone, e bile ke lebaka la go bo re tsere mokgwa wa batsayakarolo ba go dira madi a thuso.

Ka ntlha ya seno, mokgatlho ope o gololesegile go dira kopo ya madi a thuso, go sa kgathalesege go tsaya karolo ga mongwe wa maloko a one go GC. Le fa go ntse jalo, leloko leo la GC le tshwanetse go itlosa go ditshwetso tsotlhe tsa GC mo kopong eo e e rileng. Re lemoga gore tsela eno ya go dira dilo ga e ntshe gotlhelele dikgatlhego tse di thulanang tse di ka nnang gone, e re ka mokgatlho o o dirileng kopo o o amegang o santse o ka nna le kitso mo go direng tshwetso ga GC ka kakaretso, ka jalo ga sologela molemo badirakopo ba bangwe.

Go lwantsha seno, re ikemiseditse go dira thulaganyo ya go dira kopo e e bonwang le e e sa fitlheng sepe. Eno ke karolo ya go bo re sa fitlhe sepe ka mokgwa wa go dira ditshwetso o o dirisiwang ke GC, le lebaka la go bo Go Neelana ka Thulaganyo gono go bonwa ke botlhe.

Boemo jo re leakang go bo tla ke fa mongwe yo o nang le maatla a go tlhotlheletsa thulaganyo ya rona ya go dira tshwetso (jaaka GC kgotsa leloko la badiri) a dirisa maatla ao ka tsela e e sa siamang ka go leka go tlhotlheletsa tshwetso gongwe ka gone a rata, kgotsa a le kgalhanong, le modirakopo yo o rileng, ka ntlha ya kamano e e setseng e le gone le motho/mokgatlho, o o senang sepe le tshitshinyo e e tsentsweng ke EJF. Gape ga se fela maemo a mmatota a jaaka ano a TOTA a diregang a re batlang go a tla. Gape re batla go tla gore modirakopo ope a tshwenyega ka gore seno ke KGONAGALO. Go botlhokwa thata mo go rona kwa EJF gore thulaganyo ya rona ga e gobebele fela, mme e lebiwa e sa gobebele.

Ka jalo EJF e beile dilekanyo tse di nonofileng go laola dikgatlhego tse di thulanang. Tsone di akaretsa:

1. Boikanyegi ke nngwe ya dilo tse di akanyetswang **mo go batleng batho** ga GC le maloko a badiri.
2. GC ke **kakaretso**, mo go kayang gore go dira ditshwetso go dirwa ke setlhophu mme tlhotlheletso e ka se lebiwiwe go motho a le 1 kgotsa ba le 2. Ka tsela e e tshwanang thulaganyo ya tshekatsheko e dirwa ke setlhophu sa maloko a badiri ba EJF go na le motho a le 1.
3. Boitshwaro jwa GC bo laolwa ke Melawana ya Tshupiso le Go Neelana ga Thulaganyo gono, mme GC e **ikarabela** mo botong. Boitshwaro jwa maloko a badiri bo laolwa ke konteraka ya tiro mmogo le go tlhaloganya sentle thulaganyo ya pholisi ya EJF.
4. **Ga re fitlhe sepe** mo tseleng e re dirang dilo ka yone mo dikgatlhegong tse di thulanang – jaaka go e tlhalosa mo ditokumenteng tsa bathobotlhe jaaka eno.
5. Go na le dikarolo tse tharo tsa **thulaganyo ya go senola thulano** e e dirisiwang:
 - 5.1 Badirakopo botlhe ba kopiwa go senola dikgatlhego tse di thulanang tse di ka nnang gone le GC kgotsa maloko a badiri mo ditshitshinyong tsa bone.
 - 5.2 GC yotlhe le maloko a badiri ba kopiwa go senola dikgatlhego tse di thulanang dipe le badiradikopo ka go kwala pele ga ditshekatsheko le go dira ditshwetso.
 - 5.3 Mo godimo ga moo, mo mokgatlho e leng modirakopo yo o ipoeletsang, modiri wa EJF o tlhola gore dikgatlhego tse di thulanang tse di ka nnang gone di bonwe mo ngwageng o o fetileng mme o tsenya seno mo tokumenteng e e senolang thulano e e dirisitsweng ke GC fa e dira tshwetso mo dikgannyeng tsa dikgatlhego tse di thulanang.
6. Mo go lemogilweng thulano e e ka nnang gone, kgotsa e le ka ntlha ya, leloko la badiri, Mokaedi Mokhuduthamaga o dira tshwetso ya gore tshimologo ya kamano e e ntshitsweng e tswa mo dipolelong le go nna masisi mo go lekaneng go batla maloko a badiri ba ba amegang go itlosa mo dikarolong tse di maleba tsa thulaganyo ya tshekatsheko.
7. Mo thulano e e ka nnang gone e lemogilweng ke, kgotsa e le go GC, GC (kwantle ga leloko le le nang le kgonagalo ya thulano) e dira tshwetso mo dikgatlhegong tse di thulanang tse di ka nnang gone mme e dira tshwetso e e tlhamaletseng mo motheong wa kgetsi ka kgetsi gore a leloko la GC le le amegang le itlosa mo maemong ao. Maloko otlhe a GC a a utlwileng a thulanwe ke GC yotlhe a kopiwa go itlosa mo go direng ditshwetso mo di/tshitshinyong e ba thulanang le yone.
8. Go itlosa go a itira mo leloko le le thulaneng la GC e leng mothapiwa, leloko, kgotsa leloko la boto la mokgatlho wa modirakopo, ka sekai, ga go na temogo mo dikgetsing tseno mme ga go tlhokege gore GC yotlhe e dire tshwetso ya gore a leloko le le thulaneng la GC le tshwanetse go itlosa – thulano e bonala sentle mme ba tshwanetse itlosa ka bobone.

9. Maloko a GC gape a nwa tshono ya go ithaopela go itlosa – ka go dira jalo ba dirisa mokgwa wa go dira dilo wa 'phoso e e dirwang ka go nna kelotlhoko' le go tlosa tlhokego go GC yotlhe go dira tshwetso ya gore a go itlosa go a tlhokega mo maemong ao.
10. Direkoto di a bolokwa tsa dipolelo tsotlhe tsa thulano le tshwetso e e dirilweng ya gore a go itlosa go ne go tlhokega mo maemong mangwe le mangwe.

Re anaanela gore mo sedikong sa balweladiphetogo mekgatlho e e farologaneng e dira mmogo mo maikarabelong a a farologaneng ka dinako tsotlhe. Seno ga se bothata. Tota e bile, mokgwa ono wa tirisano mmogo gantsi le go nna seoposengwe go tshwanetse go rotloetswa le go ketekwa! Re tlhoka fela go tlhomamisa gore thulaganyo ya rona ya go dira ditshwetso ga e gobebele. Ka jalo re tlhoka maloko a GC go senola thulano e e ka nnang gone mo ditiragalong tse di latelang:

- Ba direla, kgotsa ke maloko a mekgatlho o o dirileng kopo;
- Ba nna mo botong ya mekgatlho o o dirileng kopo;
- Ba mo mekgatlhong o o mo kgolaganong e e tshwanang kgotsa kgolagano jaaka mekgatlho o o dirileng kopo, segolobogolo fa ka metlha ba tsamaya mmogo kgotsa ba tshwara ditiragalo mmogo kgotsa kopano ya go ruta; kgotsa
- Ka tsela nngwe ba na le kamano e e gaufi ya botho kgotsa kamano ya tiro le mekgatlho o o dirileng kopo. Kitso e nnye ka mekgatlho, go ya kopanong le bone, kgotsa go tshwara mmogo tiragalo ya gangwe le bone ga go bolele polelo ya thulano.

Gape go botlhokwa go ela tlhoko gore go nna gone ga kamano ga go kaye go nna gone ga mmatota ga dikgatlhego tse di thulanang. Ka mafoko a mangwe, polelo ya thulano e e ka nnang gone e tlhokega fela fa kamano magareng ga modirakopo le leloko la GC e golagane thata mo leloko la GC le ka se kgoneng go itshwara ka tsela e e ikemetseng, kgotsa mo go ka nnang le kgopolo ya go tsaya letlhakore.

Tshekatsheko ya go Neelana ka Thulaganyo

EJF e dira tshwetso mo go tshwaneng mo go sa fetogeng ga ditiro tsa rona le ditsela tsa go dira. Go Neelana ka Thulaganyo ke tokumente e e gone e e tla sekasekwang ka metlha ke Boto, bobotlana dingwaga dingwe le dingwe tse pedi, le go dumalana le Leano la EJF, le Go Baya Leitlho, Go Tlhatlhobo le Thulaganyo ya go lthuta.

E tlhabolotswe labofelo ka February 2024